



# Jo!



SESOTHO

VulaBula



Dibuka tsa Mophato wa Motheo tse  
theoseditsweng boemong bo tlase

Di phatlaladitswe ka 2012 ke Molteno Institute for Language and Literacy

E thehilwe ho ya ka dibuka tse tsheheditsweng  
ka ditjhelete ke Zenex Foundation



### \* Jo!

- Mohlophisi: **Jenny Katz**
- Baqapi ba pale: **Jenny Katz le Mirna Lawrence**
- Mosebetsi: **Jenny Katz**
- Setsebi sa puo ya Sesotho: **Mmasibidi Setaka**
- Seakanyi: **Rob Owen**
- Boakanyi le boqapi: **Resolution**

© 2012 Molteno Institute for Language and Literacy



ISBN 978-1-775800-45-3




Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives (CC  
BY-NC-ND) 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download and  
share this work as long as you attribute the  
Molteno Institute for Language and Literacy,  
but you may not change this work in any way  
or use it commercially.

# Jo!







Kausu ya ka e kae?  
Ke bula mona.




Jo!



Kausu ya ka e kae?  
Ke bula mona.




Jo!



Kausu ya ka e kae?  
Ke bula mona.



Jo!



Ke ena!  
Kausu ya ka!

# MOSEBETSI

Monshanyana o fumane eng sebakeng se seng le  
se seng moo a neng a sheba?


1.



A



2.



B




3.



C



4.



D



Dibuka tsa **Vula Bula** di ikgethile mme buka ka nngwe e hlaho dipuong tsa Afrika Borwa tsa setso, hape e akantswe ho latela tswelopele ya tlhaho le ditlhoko tse itseng tsa dithuto tsa puo eo.



### Kgato ya ★ (8)

#### Jo!

Rala o sehe  
Bidika  
Bala  
Baleha!  
Robala  
Mamela  
O se ke!

### Kgato ya \*\* (5)

Konomaka  
Monehelo  
Lehae  
Ntate o na le Pule  
Seba

### Kgato ya \*\*\* (8)

Ke la mang lebidi le?  
Leeto  
Fesetera e thubehile!  
Thusa!  
O kae Palesa?  
Re bapala mokoko  
Bohobe bo joweng  
Leino

### Kgato ya \*\*\*\* (5)

Lelapa le reka diaparo  
Sehwete se seholo  
Moya le Letsatsi  
Bolokela hosane  
Takatso tse tharo

### Kgato ya \*\*\*\*\* (6)

Sopo ya lejwe  
Mmutla le sekolopata  
Tau le tweba  
Ho baka le nkongo  
Toropo ya haeso  
Afrika Borwa ya rona

Dibuka tsena di fana ka menyetla e mengata ya ho bala ka sehlopha, ho tataiswa, ho bala ka bobedi le ho bala ka bonngwe hore ba utlwisise medumo le mantswe a sebediswang haholo kapa maano a ho sheba le ho bua. Dipolelo tse bonolo le mantswe a tlwaelehileng a dumella tswelo pele ya ho bala. Ditshwantsho tse bohehang, tse hlakileng di etsa hore ba utlwisise ha bonolo.

## SESOTHO